



KOFITETWI

MMOFRA TWI ADESUA



KWABRE NYAME



Kofi Te Twi

AHOFAMA

Me piesie Nyameba Kofi Owusu Afriyie Janick nti na metwerεε nwoma yi. Eye me awerεho sε woadi afe baako nanso menhunuu wo da. Woakɔdi ɔman foforo so. Nanso fa adesua wei so sua w'agya kasa. Na sε daakye bi woba fie a, woannyera.

Medɔ wo!

DEDICATION

I write this book for my eldest child Nyameba Kofi Owusu Afriyie Janick. I am sad that I have never seen you throughout this one year of your life on earth. You live far away from me. But study this book to speak your father's tongue. So when you come home in the future, you shall not be a stranger.

I love you!

Kofi Te Twi

NNIANIMU ASEM

*Se abibifoɔ beka wɔn kasa a nka wɔbenya nimdee a
ebeboa ama wɔn ate wɔn ho ase, ade wɔn ho.*

*Adesua fapem gyina mmɔfra bere mu. Enti nwoma yi
rekyere Akan mmɔfra Twi kasa. Mmɔfra besua
akenkan atweredeɛ ne adeyɔ nsemfua binom.*

Mmɔfra behia wɔn awofoɔ mmoa wɔ adesua yi mu.

INTRODUCTION

*If Africans would speak their language, they would
obtain knowledge that will help them understand
themselves and free themselves.*

*The foundation of knowledge is childhood lessons.
So this book teaches the Akan child the Twi
language. Children will learn the alphabets and some
action words.*

*Children might require their parents' assistance in
these lessons.*